



THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetsheledza na u fhindula zwi bvaho kha tshibveledzwa tsha mafhungo</p> <p>Nyito thangeli: U humbulela</p> <p>U talusa zwiwo</p> <ul style="list-style-type: none"> U topola zwiitisi na masiandoitwa U amba nga ha vhuḍi na mvelele, maitele na matshilisano U vhudzisa mbudziso dzi konḍaho U bvisela khagala na u tikedza kuvhonele kwau hu na mbuno dzi tikedzaho U shumisa zwiḥirathedzhi zwa u ambedzana nga nḍila yavhuḍi kha nyimele ya tshigwada 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha mafhungo (tsha u tou vhona)</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala: U humbulela nga u sedza ḥoho, ḥohwana na zwifanyiso U haseledza nga ha muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwa hone U fha muhumbulo wawe nga ha kunangelwe kwa zwifanyiso kha tshibveledzwa <p>U vhala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiḥirathedzhi zwa u vhala, tsumbo, u shumisa ludungela lwa mafhungo U kovhekana na u fha mihumbulo vha tshi shumisa mavharivhari U shumisa mapa wa muhumbulo/notsi u nweledza mafhungo U shumisa bugu ya ḥhalusamaipfi u fhaḥa ḍivhaipfi <p>U vhala zwibveledzwa zwa matshilisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsumbo, SMS/imeili 	<p>U nḥwala tshibveledzwa tsha mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> U nḥwala phara tharu u ya kha nḥa U shumisa magudiswa o teaho a yelanaho na ndivho na vhathetshelesi U bvisela nḥa mihumbulo ya zwavhuḍi U dzudzanya magudiswa nga nḍila i lunzhedzanaho U nḥwala fhungo la ḥoho ha katelwa na mafhungo o teaho u itela u bveledza phara dzi tevhekanaho U ḥumanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho ho shumiswa masala, zwiḥanganyi na ndongazwiga dzo teaho U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo U shumisa girama, mupeleḥo na ndongazwiga zwo teaho <p>U nḥwala SMS/imeili</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga magudiswa o teaho U dzudzanya mafhungo nga nḍila yone 	<p>U shuma nga maipfi: Maiti a no guma/mathaphuwi na maiti a sa gumi.</p> <p>U shuma na mafhungo: Likhathi la ndi/tshifhinga tsha ndi, likhathi la ḍo/tshifhinga tsha ḍo.</p> <p>Ḥhalutshedzo dza maipfi: Lifanyamuthu, mirero, maidioma, mafanyisi</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḌWALA NA U NḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> U ṭalutshedza muhumbulo muhulwane wa mulaedza U topola tshivhumbeo tsha tshibveledzwa U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi u wana ṭhalutshedzo dza maipfi maswa <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e eṭhe a tshi vhala tshirendo. U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela nṭha</p> <p>U vhalela u ḍiphina: Tshibveledzwa tsha mafhungo/bugu ya u vhala Vhagudi vha tea u vhala ḍuvha ḍiṅwe na ḍiṅwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone, tsumbo, theshano, datumu, nz. <p>U shumisa maitete a u nḌwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u nḌwala U ita mvetamveto U dovholola U khakhulula U vhalulula U nḌwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U nḌekedza <p>U nḌekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi. U nḌwala maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha ṭhalusamaipfi ya vhuṅe. U shumisa ṭhalusamaipfi kha mupeleṭo na u bveledza ḍivhaipfi. U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi</p>	
3-4	<p>U thetshesela na u fhindula zwi bvaho kha tshipiḍa tsha nganea thukhu (Novele pfufhi)/nganea ya vhukati (Novele)</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U thetshesela zwi bvaho kha tshipiḍa tsha nganea 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha mafhungo (tsha u tou vhona)</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala: U humbulela nga u sedza ṭhoho, ṭhohwana na zwifanyiso. U haseledza nga ha muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwa hone 	<p>U nḌwala ṭhoduluso ya bugu</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa muhangarambo/fureme U rangela u nḌwala: U thetshesela u vhaliwa zwi tshi bva kha tshipiḍa tsha nganea U nanga mafhungo o teaho ndivho 	<p>U shuma nga maipfi: Masala a vhusaka, masala a vhuṅe, maṭaluli, maḍadzisi, maṭanganyi, ḍiaravhi</p> <p>U shuma nga mafhungo: Tshifhinga tsha ndi, tshifhinga tsha ndo, mapfanisi</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Mafanyisi, mirero, maidioma</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga:</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa mulaedza muhulwane na u tevhekana hazwo nga ngona U bvisa vhuḍipfi zwi tshi kwama zwiwo U vhambedza na vhutshilo hawe <p>U ṭalusa zwiwo</p> <ul style="list-style-type: none"> U ambedzana nga ha mihumbulo mihulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho U ṭalutshedza zwiwo nga ndila i pfeseseaho U ṭalutshedza matshilisano, mikhwa na mvelele kha tshibveledzwa U shumisa mafhungo a re kha nganea u itela u fhindula mbudziso 	<ul style="list-style-type: none"> U fha muhumbulo wawe nga ha kunangelwe kwa zwifanyiso kha tshibveledzwa <p>U vhalala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhalala tsumbo: U shumisa ludungela lwa mafhungo U kovhekana na u fha mihumbulo vha tshi shumisa mavharivhari U shumisa mapa wa muhumbulo/notsi u nweledza mafhungo U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi u fhaṭa ḍivhaipfi <p>U vhalala zwibveledzwa zwa matshilisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsumbo, SMS/imeili U ṭalutshedza muhumbulo muhulwane wa mulaedza U topola tshivhumbeo tsha tshibveledzwa U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi u wana ṭhalutshedzo dza maipfi maswa <p>Ngona dza u funza u vhalala: U vhalala nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhalala/u vhalala nga tshigwada/mudededzi u vhalala vhana vha tshi tevhelela nga murahu/u vhalala nga vavhili/u vhalala ha mugudi e eṭhe a tshi vhalala tshirendo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa luambo lo teaho na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa. U shumisa fomethe yo teaho U dzudzanya mafhungo nga u tevhekana U shumisa girama, mupeleṭo na ndongazwiga na mapfanisi nga ndila yone U shumisa ṭhalusamaipfi u bveledza mupeleṭo na ḍivhaipfi <p>U shumisa maitete a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u nwala U ita mvetamveto U dovholola U khakhulula U vhalulula U nwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U nĒkedza <p>U nĒkedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi</p> <p>U nwala maipfi na ṭhalutshedzo dza kha mutevhe wa ṭhalusamaipfi wa mugudi ene muṅe kana kha maipfi</p> <p>U shumisa ṭhalusamaipfi kha mupeleṭo na u bveledza ḍivhaipfi.</p> <p>U shumisa garaṭa dza u vhalala u itela u laula u vhalala ha vhagudi</p>	<p>Tshithoma, tshiwelo, u shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi, khethekanyo ya maipfi</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela ntha</p> <p>U vhalela u diphina: Tshibveledzwa tsha mafhungo/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala divha linwe na linwe lwa minete dza 30.</p>		
<p>U LINGA HA FOMALA: MUSHUMO WA 1: ORALA U vhalela ntha (Maraga dza 20) U thoma na mushumo uyu kha Themo 1 ha khunyeledzwa kha Themo 2 musi maraga dzi tshi do rekhodiwa</p>				
5-6	<p>U thetshesela tshitori Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbulela • U topola mulaedza muhulwane na zwidombedzwa zwo khetheaho • U vhambedza na vhutshilo ha ene mupe <p>U talusa zwiwo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano na u fha sia lawe la kuvhonele kwa zwithu <p>U dzhenelela kha nyambedzano ya tshigwada. Tsumbo, kha mafhungo a yelanaho natsho</p>	<p>U vhala tshitori U vhala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala: U humbulela u bva kha thoho ya mafhungo na zwifanyiso • U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala • U sikima u itela muhumbulo muhulwane • U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho • U humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi ane vha si a divhe <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyandivho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbulela, u shumisa mibvumo na ludungela lwa mafhungo u ambedzana nga ha divhaipfi ntswa u bva kha tshibveledzwa tsho vhaliwaho 	<p>U nwala tshitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bveledza vhabvumbedzwa, puloto na fhethuvhupo • U nanga magudiswa a yelanaho na vhathetshelesi na ndivho ya tshibveledzwa • U shumisa luambo lwo dzumbamaho, tsumbo, mafanyisi, mamethafore • U tumekanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho nga u shumisa masala, zwiṭanganyi na zwiga zwa u vhala nga ndila yone • U shumisa girama mupeleonean ndongazwiga nga nupeleyone • U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi • U bveledza divhaipfi <p>U tevhelela maitete a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u nwala 	<p>U shuma nga maipfi: Dzina zwaḷo na dzina vhukuma, thangi, mutshila</p> <p>U shuma na mafhungo: Tshifhinga tsho fhelaho/tshikhathi tsha ndo</p> <p>ṭhalutshedzo ya maipfi: Mafanyisi, mafhambanyi</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga: Tshithoma, tshiwelo, zwiḍevhe, u shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi, khethekanyo ya maipfi</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḌWALA NA U NḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>U guda liṭheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane, puloto, vhaanewa, na fhethuvhupo • U kona u bvisela khagala na uita nyambedzano nga ha vhuḍipfi hawe nga ha tshiṭori • U vhambedza zwiwo na vhaanewa na vhutshilo ha ene mune. • U ita nyambedzano nga ha zwiitisi na masiandoitwa <p>U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi u fhaṭa ḍivhaipfi</p> <p>Ngoni dza u funza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e eṭhe a tshi vhala tshirendo.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela nṭha</p> <p>U vhalela u ḍiphina: Tshibveledzwa tsha mafhungo/bugu ya u vhala</p> <p>Vhagudi vha tea u vhala ḍuvha liṅwe na liṅwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetamveto • U dovhola • U khakhulula • U vhalulula • U nḌwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo • U nḌekedza <p>U nḌekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi.</p> <p>U nḌwala maipfi na ṭhalutshedzo dza kha mutevhe wa ṭhalusamaipfi wa mugudi ene muṅ kana kha maipfi</p> <p>U shumisa ṭhalusamaipfi kha mupeleṭo na u bveledza ḍivhaipfi</p> <p>U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi</p>	

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2: U Nwala <ul style="list-style-type: none"> Maanea (Maraga dza 20) Maanea a u anetshela kana a thaluso a Vhukati ha themo				
7-8	<p>U thetshelesa na u fhindula atikili ya gurandza</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U thetshelesa u itela u fha zwidodombedzwa zwo khetheaho U topola mulaedza muhulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho. U vhambedza na vhutshilo ha ene muṅe <p>U thalusa zwiwo</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa mafhungo are kha tshibveledzwa u fhindula mbudziso U thalutshedza matshiliso, mikhwa na mvelele kha tshibveledzwa U ita nyambedzano nga ha muhumbulo wa muṅwali U dzhenelela kha nyambedzano 	<p>U vhala atikili ya gurandza</p> <p>U rangela u vhala: U humbulela zwi tshi bva kha thoho ya mafhungo na na u thodulusa tshibveledzwa.</p> <p>U vhala u itela u pfesese</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiela edzwa. bulela hambanaho zwa u vhala, tsumbo, u sikima, u sikena, u shumisa nsikenawa. bulela U humbulela nga u shumisa ludungela lwa mafhungo u wana thalutshedzo na u humbulela thalutshedzo ya maipfi ane vha si a divhe u bva kha tshibveledzwa tsho vhaliwaho U topola na u tshibveledzphambano na pfanywa ya zwithu U ambedzana nga ha divhaipfi ntswa u bva kha tshibveledzwa tsho vhaliwaho U shumisa bugu ya thalusa maipfi <p>U vhala atikili ya gurandza</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala: U humbulela zwi tshi bva kha thoho ya 	<p>U nwala atikili ya gurandza</p> <p>U shumisa thoho dza mafhungo, nga mutaladzi, phara ya mvulatswinga, phindulo kha Nnyi, Mini, Ngafhi, Lini, na Ngani/Hani</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga magudiswa o teaho vhatshetshelesi na ndivho ya tshibveledzwa. U thanganya mafhungo nga u shumisa masala, zwiṅanganyi na zwiṅa zwa u vhala zwi re zwone U shumisa divhaipfi yo thandavhuwaho vhukuma, girama na mupeleto <p>U shumisa maitale a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u nwala U ita mvetamveto U dovhola U khakhulula U vhalulula U nwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U nekeda <p>U nwala maipfi na thalutshedzo dzao kha bugu ya thalusamaipfi ya vhuṅe.</p>	<p>Thalutshedzo ya ipfi: Thangeladzina</p> <p>U shuma na mafhungo: Zwikhathi/zwifhinga</p> <p>Thalutshedzo ya ipfi: Mafhambanyi</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga/zwiga zwa u vhala: Zwivhudzisi, kushumisele kwa dikishinari, nzudzanyo ya maipfi</p>

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḌWALA NA U NḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>mafhungo na u ṭoḍulusa tshibveledzwa</p> <p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwiṭiratedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala, tsumbo, u sikima, u sikena, ludungela lwa mafhungo, ndivho ya murahu • U humbulela na u shumisa ludungela lwa mafhungo u u wana ṭhalutshedzo na u humbulela maipfi ane a sa a ḍivhe • U topola na u ṭalutshedza u fana na phambano ya zwithu • U bveledza ḍivhaipfi ntswa zwi tshi bva kha tshibveledzwa tsho vhaliwaho • U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi <p>Ngoni dza u funza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e eṭhe a tshi vhala tshirendo</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela nṭha.</p> <p>U vhalela u ḍiphina: Atikili ya gurannḍa/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala ḍuvha ḷiṅwe na ḷiṅwe lwa minete dza 30.</p>	<p>U shumisa ṭhalusamaipfi kha mupeleṭo na u bveledza ḍivhaipfi</p> <p>U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3: U FHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA (40) <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya u tou vhala mafhungo (Maraga dza 15) Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (Maraga dza 10) Mbudziso 3: Tshivhumbeo na Milayo zwa Luambo (Maraga dza 15) 				
9-10	U nea na u tevhela ndaela <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U thetshelesa na u nea zwidombedzwa zwo khetheaho U shumisa thevhekano yo teaho. U vhudzisa mbudziso dzo teaho ha fhindulwa nga ndila yone. U tevhedza ndaela 	U vhala zwibveledzwa tsha ndaela tshi re na ndaela dzi tevhekanaho U vhala u itela u pfesesa <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala U sikima u itela muhumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi ane vha si a divhe U ita nyambedzano nga ha zwidombedzwa zwauri zwa tshibveledzwa U ita nyambedzano nga ha thevhekano ya ndaela U tevhela ndaela nga ndila yone U ita nyambedzano nga ha maipfi maswa o wanalaho kha tshibveledzwa tshe vha vhala <ul style="list-style-type: none"> U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi Ngona dza u funza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala	U nṭwala ndaela. Tsumbo, u ita sangwedzi <ul style="list-style-type: none"> U nanga mafhungo o teaho U shumisa mafhungo o khetheaho U shumisa mutevhe u re wone U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone U shumisa tshivhumbeo tsha ndaela tsha maiti na ḽimudi ḽa ndaela U shumisa girama, mupeleṭo na ndongazwiga i re yone U shumisa maitete a u nṭwala <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u nṭwala U ita mvetamveto U dovhoolola U khakhulula U vhalulula U nṭwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U nekedza U nekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḽi <ul style="list-style-type: none"> U shumisa bugu ṭhalusamaipfi u itela mupeleṭo na divhaipfi 	U shuma na maipfi: Dzina, thangi, mutshila, maṭaluli, maḽadzisi masala na maṭanganyi. U shuma na fhungo: Neḽfungo, tshiiṭwa, theḽelano ya neḽfungo-ḽiiti, mapfanisi. ṭhalutshedzo ya maipfi: Neḽfungo, tshiiṭwa, theḽelano ya neḽfungo-ḽiiti, mapfanisi. Mupeleṭo na ndongazwiga: U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi

THEMO 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		nga vhavhili/u vhala ha mugudi e ethe vha tshi vhala nganea thukhu. U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela ntha. U vhalela u diphina: Muvhigo wa mutsho/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala duvha linwe na linwe lwa minete dza 30.	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa mafhungo tserekano U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.	

MISHUMO YA U LINGA HA FOMETHIVI (U LINGA HO LIVHISWAHO KHA U GUDA)			
Mishumo ya u amba na u thetshesela. <ul style="list-style-type: none"> Mishumo yo fhambanaho ya u amba na u thetshesela 	Nyito dza u vhala na u talela <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela ntha Nyito dza u vhala tholokanyondivho Nyito dza litheretsha dzo sendekwaho kha manwalwa mararu o randelwaho kha simesita	Nyito dza u n'wala na u nekeda <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u n'wala U ita dzipharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Manwalwa a vhusiki 	Nyito dza Zwivhumbeo na Milayo zwa kushumisele kwa Luambo <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza zwivhumbeo na milayo ya luambo dzo sendekwaho kha tshibveledzwa.

GIREIDI YA 5 TSHIVENDA HL MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO YA 1

MUSHUMO WA U LINGA WA 1 ORALA <ul style="list-style-type: none"> U vhalela ntha (Maraga dza 20) Kha vha thome nga hoyu mushumo kha Themo 1 vha u fhedze kha Themo 2 hune vha do rekhoda na maraga	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2: U N'WALA <ul style="list-style-type: none"> Maanea (Maraga dza 20) Maanea a mbuletshedzo/nganetshelo (Pharagirafu dza 3) Vhukati ha themo 	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3: U FHINDULA ZWI TSHI KHA ZWIBVELEDZWA (Maraga dza 40) <ul style="list-style-type: none"> Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 15) Tshibveledzwa tsha u tou vhona (Maraga dza 10) Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 15)
---	--	---

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḂWALA NA U NḂEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshelesa tshirendo Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U takalela na u fhindula zwi tshi bva kha muungo na zwiitisi zwo ṭuṭuwedzwaho nga tshirendo <p>U ṭalutshedza zwiwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane U vhambedza na tshenzhemo ya vhone vhaṅe. U bvisela khagala vhuḍipfi ho vukululwaho nga tshirendo. U ita nyambedzano nga ha khalo na kushumisele kwa luambo na masiandoitwa ayo kha vhathetshelesi, u angaredza na u ri luambo lu nga shumiswa nga ndila-ḑe uri nyimele i vhe yavhuḑi <p>U renda tshirendo/mitaladzi yo nangiwo</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga khalo na u bvisela khagala vhuḍipfi ho teaho mafhungo na tshitaela tsha tshirendo U shumisa mubulo na ngafhadzo dza tshifhaṭuwo 	<p>U vhalala tshirendo U vhalala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela zwi tshi bva kha ṭhoho na zwifanyiso U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhalala U sikima u itela muhumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi ane vha si a ḑivhe <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyondivho</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela, u shumisa mibvumo na ludungela lwa mafhungo, u humbulela magumo <p>U guda litheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> U topola raimi na rithimu na u fha muhumbulo wavho nga ha zwine zwa ita kha vhathetshelesi U ṭalutshedza vhuḍipfi nga ha tshibveledzwa a tshi ṅea na zwiitisi 	<p>U ṅwala tshirendo Nyito thangeli</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa aḷitharesheni, (khonsonentsi na asonetsi), mamethafore na mafanyisi U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisiṭara U sedzulusa na u lingulula mushumo uyo wa vhusiki U shumisa ndongazwiga nga ndila yone <p>U ḑivha milayo ya tshirendo</p> <p>U shumisa maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u ṅwala U ita mvetamveto U dovholola U khakhulula U vhalulula U ṅwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U ṅekedza <p>U ṅekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḑi.</p> <p>U ṅwala maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha ṭhalusamaipfi ya vhuṅe.</p>	<p>U shuma na ipfi/maipfi: Madzina guṭe, khumbulelwa, maaravhi</p> <p>U shuma na fhungo/mafhungo: Tshifhinga tsha zwino, tsha “kha ḑi”</p> <p>Ṭhalutshedzo: Alitheresheni (pfanabvumo), asonentsi, khontsonenste, u muthufhadza, rithimu na raimi, mafanyisi</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Khethekanyo ya maipfi, u shumisa ṭhalusamaipfi, tshigagarukela</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḂWALA NA U NḂEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>nga ḡdila yone</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa luambolwa muvhili, kuimele, na zwikili zwa u ḡekedza, tsumbo u shandukisa thempho, volumu na luvhilo U shumisa khalo na nyedziseho dza tshifhaṭuwo nga ḡdila yone 	<ul style="list-style-type: none"> U vhambedza na vhutshilo ha vhone vhaḡe U shumisa ṭhalusamaipfi u itela u fhaṭa ḡivhaipfi <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela ḡṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e eṭhe a tshi vhala tshirendo. U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela ḡṭha. U vhalela u ḡiphina: Tshirendo/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala ḡuvha liḡwe na di vha tea u vhaldza 30.</p>	<p>U shumisa ṭhalusamaipfi kha mupeleṭo na u bvededza ḡivhaipfi. U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	
3-4	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga muvhigo wa mutsho</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U topola mulaedza muhulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho U ita nyambedzano nga ha u shumisea ha muvhigo wa mutsho U vhambedza na vhutshilo ha 	<p>U vhala muvhigo wa mutsho</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala: U humbulela u bva kha ṭhoho ya mafhungo na zwifanyiso <p>U vhala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala U sikima u itela muhumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela ṭhalutshedzo ya 	<p>U ḡwala muvhigo wa mutsho</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭumanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho ho shumiswa masala, zwiṭanganyi na ndongazwiga dzo teaho U ḡekedza mafhungo u tshi khou shumisa mapa, tshati, girafu kana tshifanyiso <p>U shumisa maitele a u ḡwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u ḡwala U ita mvetamveto U dovhola 	<p>U shuma na/nga maipfi: Liiti, dzherandi, masala, maḡadzisi, maṭaluli, maṭanganyi, madzina a zwi sa farei</p> <p>U shuma na/nga fhungo: Fhungo tswititi, fhungo mbumbano, tshifhinga tshi ḡaho</p> <p>Ṭhalutshedzo: Homofounu, homonimi, pholisemi, mafanyisi na mafhambanyi</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḐWALA NA U NḐEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>ene muḑe</p> <p>U ṭalutshedza zwiwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga ha masiandoitwa ane mutsho wa nga ita kha vhathu • U vhambedza nzulele ya fhethu ho fhambanaho, u sumbedza magumo a takadzaho nga zwivhangi zwa mutsho • U ita nyambedzano na u fha sia ḑawe ḑa kuvhonele kwa zwithu • U ṭalusa mbonalo dza mutsho: Redzhisitara na luambo lwo shumiswaho • U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u dzhenelela kha u amba zwi re na mutsindo kha nyimele dza zwigwada 	<p>maipfi ane vha si a ḑivhe</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyondivho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U topola na u ṭalutshedza zwithu zwine zwa fana na zwi sa fani • U ḑivha nḑila ine tshibveledzwa tsha dzudzanywa ngayo. • U vhala tshibveledzwa tsha u tou vhona, tsumbo, mapa • U tandulula/u ṭalutshedza zwibveledzwa zwa u vhona • U shumisa mapa wa muhumbulo/notsi kha u nweledza mafhungo <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela nḑha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e eṭhe vha tshi vhala nganea ṭhukhu.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela nḑha.</p> <p>U vhalela u ḑiphina:</p> <p>Muvhigo wa mutsho/bugu ya u vhala:</p> <p>Vhagudi vha tea u vhala ḑuvha ḑiḑwe na ḑiḑwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U khakhulula • U vhalulula • U nḑwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo • U nḑekedza <p>U nḑekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuḑwalele kwavhuḑi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi u itela mupeleṭo na ḑivhaipfi • U shumisa mafhungo tserekano. <p>U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḂWALA NA U NḂEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
5-6	<p>U thetshelesa na u fhindula liṭambwa</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U humbulela zwi tshi bva kha thoho na kha zwifanyiso <p>U ṭalisa zwiwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U dovhoolola u ṭalutshedza fhethu hune liṭambwa la bvelela hone nga u tevhekana U ṭalutshedza uri vhaṅwali vha shumisa hani ndivho ya maipfi na u ṭalutshedza puloto, fhethuvhupo, vhaanewa na nyimele U thetshelesa zwidodombedzwa zwo khetheaho U shumisa zwidodombedzwa nga ṅḍila yone U bvisa mihumbulo na vhuḍipfi zwi tshi kwama zwiwo U shumisa luambo lwo teaho <p>U edzisela muanewa/(U tamba tshipiḍa)</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa ipfi nga ṅḍila yo fhambanaho na u shumisa ngafhadzo dza tshifhaṭuwo U shandukisa rigisitara, tshivhumbeo tsha girama na maidioma. 	<p>U vhala liṭambwa</p> <p>U vhala u itela u pfesesa</p> <p>U rangela u vhala: U humbulela zwi tshi bva kha thoho ya mafhungo na zwifanyiso</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhala U sikima u itela muhumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela U humbulela ṭalutshedzo ya maipfi ane vha si a ḍivhe U vhalela ṅṅha, u tshi shandukisa luvhilo musi zwo tea <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyandivho</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭalutshedza uri vhaṅwali vha shumisa hani ndivho ya maipfi na u ṭalutshedza puloto, fhethuvhupo, vhaanewa na nyimele U ṭalutshedza ndeme ya maipfi na zwifanyiso zwa muhumbulo U ṭalisa zwiitisi na ndeme ya u amba na u ṅwala tshibveledzwa na u ṭalutshedza vhushaka <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela ṅṅha/u litsha zwoṅthe wa vhala/u vhala nga</p>	<p>U ṅwala liṭambwa/ḍirama kana maanea a nganetsshelo/ṭhaluso</p> <ul style="list-style-type: none"> U sika vhabvumbudzwa U bveledza fhethuvhupo U bveledza puloto U shumisa tshivhumbeo tshone U bveledzisa thounu U ṅwala mafhungo ho shumisa tshipitshi tsho vhwigwaho na tshi songo vhwigwaho. U shumisa lipfanisi U shumisa luambo kwalo, mupeleṭo na ndongazwiga <p>U shumisa maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u ṅwala U ita mvemaveto U dovhoolola U khakhulula U vhalulula U ṅwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U ṅekedza <p>U ṅekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi.</p> <p>U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi ya vhuṅe u itela mupeleṭo na ḍivhaipfi</p> <p>U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi</p>	<p>U shuma na/nga ipfi: Liiti (dzherandi)</p> <p>U shuma na/nga fhungo: Tshitamennde, fhungo la mbudziso, ndaela, fhungo tswititi, fhungo mbumbano, tshipitshi tsho livhaho na tshipitshi tshi songo livhaho</p> <p>ṭhalutshedzo: Ogizimoroni</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Zwiḍevhe, semi kholoni, khoma</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e ethe vha tshi vhala litambwa.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela ntha.</p> <p>U vhalela u diphina:</p> <p>Litambwa/bugu ya u vhala: Vhagudi vha tea u vhala duvha linwe na linwe lwa minete dza 30.</p>		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U n'wala zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (Maraga dza 10) • Nyito iyi i n'waliwe hu sa athu u n'waliwa thesite ine ya lauliwa 				
7-8	<p>U thetshelesa na u fhindula zwi tshi bva kha muvhigo</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbulela zwi tshi bva kha thoho na kha zwifanyiso • U thetshelesa muhumbulo muhulwane nayo khetheaho. • U fhindula mbudziso • U kovhekana muhumbulo na u fha muhumbulo • U tanjavhudza mafhungo • U nweledza mafhungo • U nekeda mafhungo vha tshi shumisa thebulu/girafu <p>U dzhenelela kha nyambedzano ya tshigwada</p>	<p>U vhala muvhigo u re na zwibveledzwa zwa u tou vhona, tsumbo, thebulu/dzitshati/dzigirafu/dzida igiramu/mimapa</p> <p>U rangela u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbulela zwi tshi bva kha thoho na zwifanyiso • U ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho <p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>U shumisa zwiirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U talutshedza uri vhaiwali vha shumisa hani ndivho ya 	<p>U n'wala muvhigo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhumba magudiswa o teaho zwo disendeka nga thodisiso. • U shandukisa mafhungo u bva kha tshivhumbeo tshino u ya kha tshiila. • U shumisa mini, lini, ngafhi, nnyi, • U vhea mafhungo nga ndila ya u lunzhedzana. • U tumanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho nga u shumisa masala na matanganyi • U shumisa mupeleto na girama zwo teaho • U nekeda mushumo wo 	<p>U shuma na/nga maipfi: Mataluli, masala, matanganyi, zwiatalusi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tshi daho, mamudi, thangela dzina</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga: Elipisisi, tshigagarukela, tshivhudzisi, zwiðevhe, kholoni, khoma</p>

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḂWALA NA U NḂEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • U sa bva kha thoho • U nea ndulamiso i no fhaṭa. • U bveta phanda na u ita nyambedzano • U dzhiela nṭha ppanelo na vhuḍipfi ha vhaṅwe 	<p>maipfi u ṭalutshedza puloto, fhethuvhupo na vhaanewa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṭalutshedza masiandoitwa a ipfi na tshifanyiso tsha muhumbulo • U ṭalisa zwiitisi na ndeme ya u amba na u nḂwala tshibveledzwa na u ṭalutshedza vhushaka • U vhalela nṭha, u tshi shandukisa luvhilo musi zwo tea <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyandivho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṭandavhudza mafhungo a girafu • U kovhekana muhumbulo vha fha muhumbulo wavho vha tshi shumisa mavharivhari na u tou humbulela • U shumisa mapa wa muhumbulo/notsi • U ita nyambedzano nga ha maipfi maswa a no bva kha tshibveledzwa tsha vha vhala • U shumisa ṭhalusamaipfi <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana</p>	<p>nakaho u sumbedzaho ṭhoho ya mafhungo, u ita zwikhala u itela u vhumba dziphara nz.</p> <p>U shumisa maitele a u nḂwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u nḂwala • U ita mvetomveto • U sedzulusa • U lulamisa vhukhakhi • U vhalulula • U nḂwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo • U nḂekedza <p>U nḂekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi.</p> <p>U nḂwala maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha bugu ya ṭhalusamaipfi ya vhuṅe.</p> <p>U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi ya vhuṅe u itela mupeleṭo na ḍivhaipfi.</p> <p>U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	

THEMO 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e ethe vha tshi vhala nganea thukhu.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela ntha.</p> <p>U vhalela u diphina:</p> <p>Litambwa/bugu ya u vhala.</p> <p>Vhagudi vha tea u vhala duvha linwe na linwe lwa minete dza 30.</p>		
9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5: THESITE INE YA LAULWA YA FULWI – U FHINDULA U BVA KHA ZWIBVELEDZWA (Maraga dza 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya u tou vhala (Maraga dza 15) • Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (Maraga dza 10) • Mbudziso 3: U nwala Manweledzo (Maraga dza 5) • Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 10) 			

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI (U LINGA HO LIVHISWAHO KHA U GUDA)			
<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambananaho dza u thetshesela na u amba 	<p>Nyito dza u vhala na u tala</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitela a u vhala Nyito dza u vhalela ntha Nyito dza u vhala tholokanyondivho <p>Nyito dza litheretsha dzo sendekwaho kha tshaka tharu dza mañwalwa o randelwaho kha simesita yeneyo</p>	<p>Nyito dza u ñwala na u ñekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitela a u ñwala U ñwala dzipharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Mañwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambananaho dza zwivhumbeo na milayo ya luambo
GIREIDI YA 5 TSHIVENDA HL MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA: THEMO 2			
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 1 ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela ntha (Maraga dza 20) <p>Kha vha thome nga hoyu mushumo kha Themo 1 vha u fhedze kha Themo 2 hune vha do rekhoda na maraga</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 4: U NŴALA</p> <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4: U NŴALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (Maraga dza 10) <p>Zwi ñwaliwe musi hu sa athu u ñwaliwe thesite yo dzudzanyiwaho</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5: THESITE YO I LAULIWAHO YA FULWI (Maraga dza 40)</p> <p>U FHINDULA KHA ZWIBVELEDZWA</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 15) Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (Maraga dza 10) Mbudziso 3: U ñwala mañweledzo (Maraga dza 5) Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 10) 	

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshelesa na u amba nga ha folukuloo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende)</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela zwine lungano lwa amba U topola/u ñivha muhumbulo muhulwane, puloto, vhaanewa, fhethuvhupo kha lungano U fhambanya vhukati ha zwiwo zwa vhukuma na zwi si zwavhukuma <p>U dzhenelela kha nyambedzano, a tshi imelela mihumbulo yaU fhindula nga vhuronwane kha mihumbulo na tsivhudzo</p> <p>U dovha u anetshela lungano (Folukuloo: Ngano dza vhubvo ha zwithu kana vhahali)</p> <ul style="list-style-type: none"> U anetshela zwiwo u ya nga u tevhekana hazwo U bula vhaanewa nga nga ndila yone U bvisela khagala muhumbulo na zwipfi 	<p>U vhala folukuloo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende)</p> <p>U vhala u itela u pfesesa//U vhala tholokanyondivho</p> <p>Nyito thangeli:</p> <p>U rangela u vhala: U humbulela zwi tshi bva kha thoho na zwifanyiso zwa lungano</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiñiratedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala: U sikima, u sikena, ludungela lwa mafhungo na zwine zwa vho ñivhiwa <p>U guda ñitheretsha:</p> <p>U ñalutshedza uri vhañwali vha shumisa hani ndivho ya maipfi na luambo kha u ñalutshedza puloto, thero na fhethuvhupo</p> <p>U nea mbuno kha nyito dza vhaanewa</p> <p>U shumisa ñhalusamaipfi kha mupeleto na u bveledza ñivhaipfi</p> <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela nñha/u litsha zwoñthe wa vhala/u vhala nga tshigwada/u vhala na tshigwada/mudededzi u vhala vhagudi vha tshi tevhedza/u vhala</p>	<p>U ñwala folukuloo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende) ye a vhala a tshi khou shumisa fureme ya u:</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga magudiswa o teaho vhathetshelesi na ndivho ya tshibveledzwa U ita nyambedzano nga vhaanewa, fhethuvhupo na tshifhinga kha lungano lo vhalwaho U ita nyambedzano nga ndivho ya ya tshiñori U ita nyambedzano nga puloto, vhaanewa na fhethuvhupo kha lungano <p>Vhagudiswa vha tea:</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga makumedzwa o teaho U sa bva kha thoho U shumisa ñivhaipfi/maipfi a u luvheledza na mañaluli manzhi U shumisa maambebe, tsumbo, mafanyisi, mamethafore U shumisa luambo lwo 	<p>U shuma na/nga maipfi: Thangeladzina, girandi, vhuthihi na vhunzhi, thangi ñhukhufhadzo, mañaluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshiitwa, mbudziso, tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga: Tshivhudzisi, mañedere danzi, tshithoma, khoma</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NwALA NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	zwawe nga ha mudzedze wa mafhungo, vhaanewa, fhetuvhupo, mulaedza, thero ya lungano, nz.	nga vhavhili/u vhala mugudi ha ethe vha tshi vhala folukuloo. U linga ho livhiswaho kha u guda - Hu tshi khou lugiselwa u vhalela ntha U vhalela u diphina: Nganea/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala duvha liñwe na liñwe lwa minete dza 30.	teaho, mupeleto na ndongazwiga • U tumanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho ho shumiswa masala, zwiṭanganyi na ndongazwiga dzo teaho U nwala maipfi na ṭhalutshedzo dzao kha mutevhe wa ṭhalusamaipfi ya vhuṅe/mugudi kana mutevhe wa ṭhalusamaipfi wa mugudi ene muṅe U shumisa ṭhalusamaipfi kha u peleṭa na u bveledza divhaipfi. U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi	
3-4 PTV LIGA 1 ṬHODULUS O	U thetshelesa na u dzhenelela kha nyambedzano nga ha PTV zwi tshi bva kha mañwalwa o khetheaho (Vhurendi/folukuloo/nganea pfufhi/litambwa): Nyito thangeli: • U ita nyambedzano nga maitele a thoḍisiso na tshifhinga tsho tiwaho • U ita nyambedzano nga ha u ita mbudziso i livhisaho kha thoḍisiso • U amba nga hune vhagudi vha nga wana hone mafhungo na zwiko zwa mafhungo	U vhalela u wana mafhungo u bva kha lushaka lwa tshibveledzwa tsho nangiawaho. (Vhurendi/folukuloo/nganeapfufhi/li tambwa): Nyito thangeli: • U fha vhagudi zwishumiswa zwa u ita thoḍisiso ngazwo • U tuṭuwedza uri vhagudi vha diṭodele zwiñwe zwishumiswa vhone vhaṅe u itela u engedza kha zwe vha fhiwa • U thoḍulususa zwibveledzwa u itela u pfesesa	U shumisa zwifanyiso u khwathisedza mafhungo o wanalaho kha thoḍuluso yo livhiswaho kha thoḍuluso ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. Nyito ya thangeli: • U sumbedza fureme yo teaho u itela uri mugudi a kone u dzhenelela kha u tuṭula muhumbulo. (Tsumbo, mapa wa muhumbulo, mutevhe wa mafhungo, dayagiramu, nz.). • U khwathisedza ndeme ya u sumbedza mafhungo o wanalaho kha zwiñwe zwiko na	U shuma na/nga maipfi: Maṭhaphuwi/a no guma, maiti a sa gumi U shuma na/nga fhungo: Tshifhinga tsha zwino tsha ndi, tshifhinga tshi ḍaho tsha ḍo. Ṭhalutshedzo dza maipfi: U muthufhadza, mirero, maidioma, mafanyisi U khwathisedza zwivhumbeo na milayo zwa luambo dzine dza vha na vhushaka na thoḍuluso/risetshe ya lushaka lwa mañwalwa lwe vha sedza khalwo

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> U gudisa vhagudi kuwalele kwa notsi U tšalutshedza ndeme ya u wana mafhungo kha zwiñwe zwiko na kushumisele kwa mutevhe wa zwiko zwa mafhungo U nwala maga a u linga na tšalutshedzo dzao kha ruburiki/ mutevhe wa tsedzuluso. Vhagudi vha tea: U shuma nga tshigwada kana u wothe U kuvhangwanya mafhungo nga u ita tšodulususo/risetshe U kovhekana mihumbulo, mafhungo na u dzhenelela kha nyambedzano U ita mutevhe wa zwiko zwa mafhungo (Bibiliogirafi) U ita rikhodo ya maitele o tevhedzwaho musu hu tshi itwa tšodulususo. (<i>Portfolio of Evidence/vhutanzi ha phothifolio</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano nga ha mbonalo/zwitalusi zwa <i>tshibveledzwa</i> (Tshirendo/folukuloo/diram a/nganeapfufhi) U ita nyambedzano nga ha zwivhuya zwa tekheniki ya u vhona kha tšitheretsha (<i>Tshirendo/folukuloo/diram a/nganeapfufhi</i>) <p>Vhagudi vha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Shumisa zwiitirathedzhi zwa uvhala u itela u pfesesa U sikima u itela u wana muhumbulo muhulwane U sikena u wana mihumbulo i tikedzaho U humbulela U humbulela tšalutshedzo dza zwifanyiso na maipfi ane vha si a divhe U shandukisa mafhungo o nanguludzwaho u ya kha girafu (Tsumbo, mapa wa muhumbulo, mutevhe wa mafhungo, dayagiramu, nz.) U n'wala notsi u itela u lugisela Liga la 2, u n'wala 	<p>ndeme ya u ita muttevhe wa zwiko zwa mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> U ombedzela maga a u linga kha rubiriki/<i>checklist</i> U humbudza vhagudi u dzhiela ntha mbudziso dzi livhisaho kha tšodisiso <p>Vhagudi vha tea u:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dzhenelela kha u ita tšodisiso/risetshe U fhindula mbudziso dze vhagudi vha fhiwa dza tšodisiso nga u fha phindulo dzi re dzone u bva kha mafhungo e vha a wana musu vha tshi ita tšodulususo/risetshe U n'wala notsi nga maipfi avho vha tshi khou lugisela tshiteidzhi 2, u n'wala U tevhela fureme ya u n'wala (arali vho fhiwa) U shumisa luambo lwo teaho kha u saukanya tšitheretsha 	<p>(Tsumbo, tshirendo/folukuloo/diram/nganeapfufhi):</p> <p>Tsumbo-</p> <p>Tshipitshi, tshaka dza mafhungo. Tshaka dza pharagirafu. U shumisa phindulo i re khagala na i si khagala u fha tšalutshedzo. Zwiga zwa u vhalo na mupeleto. Divhaipfi kha nyimele</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NŴALA NA U NĀKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>NOTSI DZA MUDEDEDZI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thoḁulususo i bevele phanda kha vhege mbili • Vhuḁanzi ha zwe zwa itwa na maga e a tevhelwa zwi vheiwe kha faela ya mugudi • Mudededzi u sumbedzisa vhagudi uri thoḁulususo i itisiwa hani - “Ndi a ita, Ri a ita, Ni a ita’ • Mawanwa a thoḁulususo a tea u fha phindulo kha mbudziso dza thoḁulususo/risetshe • U dzhiela nḁha u wana mafhungo u bva kha zwiḁwe zwiko na fomethe ya zwiko zwa mafhungo • U linga Liga 1: Thoḁulususo: Hu shumiswe rubiriki/<i>checklist</i> Vhagudi vha fiwe mawanwa a ndulamiso, u itela ndulamiso • Mishumo yoḁhe i tea u itelwa kilasini hu na u newa tsivhudzo nga mudededzi. U linga ha u guda hu tea u itwa misi yoḁhe 			
5-6 PTV LIGA 2 U NŴALA	<p>U thetshelesa na u dzhenelela kha nyambedzano nga ha PTV zwi tshi bva kha listens maḁwalwa o khetheaho (vhurendi/folukuloo/nga/liḁambwa) :</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga ha lushaka lwa maḁwalwa na u ḁalutshedza mbonalo yadzo • U ḁalutshedza zwe zwa lavhelelwa kha u ḁwala tshibveledzwa • U ita nyambedzano na vhagudi nga ha u pulana zwine vha ḁo ḁwala vha tshi khou tevhedza maitete a u ḁwala • U fha vhagudi fureme ine vha ḁo shumisa musi vha tshi ḁwala • U sumbedza vhagudi uri 	<p>Zwiḁirathedzhi zwa u vhala na u vhona: U eletshedza vhana uri vha pfesese</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhudza vhagudi tshifhinga tshine vha ḁoita nga tsho liga 2, u ḁwala • U tsivhudza vhagudi u vhala na u shumisa notsi dze vha ita musi vha tshi ita thoḁulususo • U vhala na u ambedzana nga ha rubiriki • U ḁandavhudza maga ane a ḁo shumiswa kha rubiriki <p>Vhagudi vha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ita nyambedzano nga lushaka lwa maḁwalwa lo ḁangiwaho • Vhala na u pfesesa rubiriki • Vhala na u pfesesa maga a u ḁwala risetshe 	<p>U ḁwala/ola/sika sia ḁa u ḁwala ḁa ḁoho yo khethwaho:</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mudededzi u fha vhagudi fureme ine vha ḁo i shumisa musi vha tshi khou ḁwala • U eletshedza vhagudi uri fureme i shumiswa hani • U ita nyambedzano nga maitete a u ḁwala <p>U shumisa maitete a u ḁwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u ḁwala • U ita mvetamveto • U dovholola • U khakhulula • U vhalulula • U ḁwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo • U ḁekedza <p>U ḁekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho</p>	<p>U shuma na/nga ipfi: Thangela dzina, malungekani</p> <p>U shuma na/nga fhungo: Zwikathi</p> <p>ḁhalutshedza: Mapfanisi, makateli</p> <p>Mupeleḁo na ndongazwiga: Tshivhudzisi, ḁhalusamaipfi, khethekanyo ya maipfi</p> <p>U ombedzela zwivhumbeo na milayo ya luambo yo itwaho kha vhege dzo fhelaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndongazwiga na mupeleḁo • ḁivhaipfi kha nyimele • Fomethe na mbonalo i re yone • Muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • Pharagirafu/zwifanyiso na milayo

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NwALA NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>fureme i tea u shumiswa hani?</p> <ul style="list-style-type: none"> U sumbedza vhagudi uri hu nwaliwa hani – ‘Ndi a ita, Ri a ita, Ni a ita’. U fha ndaela yo sendekwaho kha nyito ine vha do nwala. <p>Vhagudi vha tea:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita thalusamaipfi ya vhuṅe zwi tshi yelana na thoho yo nangiwo Vhagudi vha do dzhenelela na u fha mihumbulo kha nyambedzano. U pfesesa ndavhelelo yo livhiswaho kha mbudziso dza thoḍulususo/risetshe 	<ul style="list-style-type: none"> U divha milayo ya lushaka line la khou itwa khalo thodisiso 	<p>shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano nga ha mbonalo ya lushaka lwa maṅwalo lwe vha nanga. <p>Vhagudi vha tea:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa fureme arali i tshi toḍea. U dzudzanyulula mvetomveto ya u thoma U dovha u vhala nga murahu ha u dzudzanyulula mvetomveto ya u thoma U nwala na u nekeda mvetomveto ya u fhedza yo kunaho. 	
	<p>NOTSI DZA MUDEDEDZI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thoḍulususo i beve phanda kha vhege mbili Vhuṅanzi ha zwe zwa itwa na maga e a tevhelwa zwi vheiwe kha faela ya mugudi Mudededzi kha vhone uri mushumo wa u nwala u khou tshimbila zwavhuḍi Mawanwa a thodulususo a tea u fha phindulo kha mbudziso dza thoḍulususo/risetshe U dzhiela nṅha u wana mafhungo u bva kha zwiṅwe zwiko na fomethe ya zwiko zwa mafhungo. U linga liga 1: Thoḍulususo: hu shumiswe rubiriki/checklist. Vhagudi vha fiwe mawanwa a ndulamiso, u itela ndulamiso Mishumo yoṅhe i tea u itelwa kilasini hu na u newa tsivhudzo nga mudededzi. U linga ha u guda hu tea u itwa misi yoṅhe Mugudi muṅwe na muṅwe a nṅwale mushumo wawe ene muṅe une wa do lingiwa ho shumiswa rubiriki 			
PTV LIGA 3	NOTSI DZA MUDEDEDZI:			
	<ul style="list-style-type: none"> Mishumo yoṅhe i tea u itelwa kilasini hu na u newa tsivhudzo nga mudededzi 			

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
MUKUME DZO WA ORALA	<ul style="list-style-type: none"> Mushumo wa orala wa mukumedzo u nga itwa nga ndila i tevhelaho: Mugudi e ethe, vhe vhavhili, kana nga tshigwada hone mudededzi a avhele mugudi muñwe na muñwe maraga dzawe thungo hu tshi shumisiwa ruburiki ya muñwe na muñwe Zwi tea u elana na lushaka lwa mañwalwa o shumiswaho, tsumbo, tshirendo/folukuloo/dirama nganeapfufhi Kha dirama, tshirendo, nz., vha nga ita na u edzisela/u tamba tshipida Ndugiselo ya mukumedzo wa orala u nga thoma u itwa kha Themo 3 ha iswa phanda kha Themo 4 u itela u rikhoda na u vhiga/u ripota U linga ho livhiswaho kha u guda hu tea u itwa tshifhinga tshothe 			
7-8	<p>U thetshelesa na u amba nga ha khungedzelo</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U thetshelesa u itela mafhungo o khetheaho U topola zwa ndemesa <p>Vhana vha tea:</p> <ul style="list-style-type: none"> U amba nga ha zwivhuya zwi bveledzwaho nga khungedzelo U tshisa mihumbulo na vhudipfi nga ndila khumbulelwa U amba nga vhuronwane na u dzhiela nzhele mihumbulo na tsivhudzo dzo tahiswaho U thusa na u khakhulula hu re na vhuleme U thusana nga mihumbulo, u tsivhudzana nga mihumbulo nga thompho kana zwikili zwo 	<p>U vhala khungedzelo:</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa maitete a u vhala sa: U sikena, u sikima kha ndivho yo tandavhuwaho, u vhala wo tou fombe, u vhona nga ito la muhumbulo, u shumisa zwe wa guda murahu na u nga zwi vhambedza <p>Vhana vha tea:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbula na u tshisa mihumbulo nga ndila dzo fhambanaho kha tholokanyondivho ya u vhona kana zwo fanyiswaho: muvhala, ndila ye ha nwaliwa maipfi ngayo <p>Maitete a u vhala:</p> <p>Ngona dza u funza u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela ntha U litsha zwothe wa vhala U vhala nga tshigwada Mudededzi u vhala na vhana 	<p>U n'wala khungedzelo</p> <ul style="list-style-type: none"> U bveledza mihumbulo zwavhuḁi nahone i tshi tou tevhokana U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone U shumisa ndivho yo tandavhuwaho, sa kushumisele kwa luambo, mupeleto na kushumisele kwa zwiga zwa u vhala U shumisa luambo lwa vhusiki na u kona tahisa mihumbulo yau lwa khumbulelwa <p>Maitete a u n'wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u n'wala U ita mvetamveto U dovhokana U khakhulula U vhalulula U n'wala tshibveledzwa tsha mafhedziselo U nekeda <p>U nekeda tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho</p>	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maḁadzisi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshaka dza mafhungo, nefhungo, tshiitwa, nyito na mapfanisi</p> <p>Tshatshedzo:</p> <p>Thai, luambo lwa musanda</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga:</p> <p>Zwivedhe, aphurositofi</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḂWALA NA U NḂEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>doweleaho</p> <p>Ḍivhani uri: U linga ho livhiswaho kha u guda hu tea u bvela phanḍa hu tshi lugiselwa mukumedzo wa orala nga Themo 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U vhala nga vhavhili U vhala e eṭhe a tshi vhala novele pfufhi <p>U vhalela u ḍiphina:</p> <p>Tshirendo/novele pfufhi: Vhagudi vha tea u vhala ḍuvha liṅwe na liṅwe lwa minete dza 30.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshirendo/novele pfufhi: Vhagudi vha tea u vhala ḍuvha liṅwe na liṅwe lwa minete dza 30. U humbula nga ha maṅwalwa e eṭhe. U vhambedza na vhutshilo ha ene muṅe 	<p>shumiswa kuṅwalele kwavhuḍi.</p> <p>Bugu ya ṭhalusamaipfi ya vhuṅe:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṅwala maipfi maswa na ṭhalutshedzo dzao kha bugu ya ṭhalusamaipfi ya vhuṅe. U shumisa miolo kana mafhungo u sumbedza ṭhalutshedzo dza maipfi. 	
9-10	<p>U thetshelesa tshirendo</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela U takalela na u fhindula zwi tshi bva kha muungo na zwiitisi zwo ṭuṭuwedzwaho nga tshirendo <p>U ṭalutshedza zwiwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane U vhambedza na tshenzhemo ya vhone vhaṅe U bvisela khagala vhuḍipfi ho vukululwaho nga tshirendo U ita nyambedzano nga ha 	<p>U vhala tshirendo</p> <p>U vhala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Humbulela zwi this bva kha ṭhoho na zwifanyiso U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala U sikima u itela muhumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi ane vha si a ḍivhe <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyonḍivho</p> <p>U humbulela, u shumisa mibvumo na ludungela</p>	<p>U ṅwala tshirendo</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa aḷitharesheni, (khonsonentsi na asonetsi), mamethafore na mafanyisi U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisiṭara U sedzulusa na u lingulula mushumo uyo wa vhusiki U shumisa ndongazwiga nga ndila yone U ḍivha milayo ya tshirendo <p>U shumisa maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/u rangela u ṅwala U ita mvetamveto U dovholola 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina a zwi sa vhalei, madzina a zwi no vhalea, madzina a ngelekanyo, madzina mbumbano na madzina tserekano</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Zwifhinga</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Alitharesheni, asonetse, khontsontse, u muthufhadza, rithimi, raimi, methafore, mafanyisi</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Khethekanyo ya maipfi, u shumisa ṭhalusamaipfi, tshigagarukela</p>

THEMO 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NwALA NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>khalo na kushumisele kwa luambo na masiandoitwa ayo kha vthathetshelesi, u angaredza na u ri luambo lu nga shumiswa nga ndila-ḡe uri nyimele i vhe yavhuḡi</p> <p>U renda tshirendo mitaladzi yo nangiwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga khalo na u bvisela khagala vhuḡipfi ho teaho mafhungo na tshitaela tsha tshirendo • U shumisa mubulo na ngafhadzo dza tshifhaḡuwo nga ndila yone • U shumisa luambo lwa muvhili, kuimele, na zwikili zwa u nĒkedza, tsumbo u shandukisa thempho, volumu na luvhilo • U shumisa khalo na nyedzisele dza tshifhaḡuwo nga ndila yone 	<p>lwa mafhungo, u humbulela magumo.</p> <p>U guda Litheretscha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U topola raimi na rithimu na u fha muhumbulo wavho nga ha zwine zwa ita kha vthathetshelesi • U ḡalutshedza vhuḡipfi nga ha tshibveledzwa a tshi nĒa na zwiitisi • U vhambedza na vhutshilo ha vhone vhaḡe • U shumisa ḡhalusamaipfi u itela u fhaḡa ḡivhaipfi <p>Ngoni dza u funza u vhala: U vhalela nḡha/u litsha zwoḡhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e eḡhe a tshi vhala tshirendo</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela nḡha.</p> <p>U vhalela u ḡiphina: Tshirendo/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala ḡuvha liḡwe na liḡwe lwa minete dza 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U khakhulula • U vhalulula • U nḡwala tshibveledzwa tsha mafhedzisele • U nĒkedza <p>U nĒkedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuḡwalele kwavhuḡi.</p> <p>U nḡwala maipfi na ḡhalutshedzo dza kha ḡhalusamaipfi ya vhuḡe.</p> <p>U shumisa ḡhalusamaipfi kha mupeleḡo na u bveledza ḡivhaipfi.</p> <p>U shumisa garaḡa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	

MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA			
<p>Mishumo ya u amba na u thetshesela. Mishumo yo fhambananaho ya u amba na u thetshesela.</p>	<p>Mishumo ya u vhala na u vhona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Mishumo ya u vhalala ntha • Mishumo ya u vhala tholokanyondivho <p>Mishumo ya litheretsha yo disendekaho kha manwalwa mararu o taluswaho kha simeitita.</p>	<p>Mishumo ya u nwala na u nekeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u nwala • U ita pharagirafu • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani • Maanea <p>Manwalwa a vhusiki</p>	<p>Mishumo ya luambo na milayo kha nyimele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mishumo yo fhambananaho ya luambo na milayo kha nyimele zwi tshi elana na lushaka lwa tshibveledzwa.
<p>U LINGA HU SI HA FOMALA/U LINGA HO LIVHAHO KHA U GUDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U linga hu si ha fomala hu tea u shumisiwa kha u sumba ndila ndaela na zwi khala zwa u wana thuso na u khwaṭhisedza. Nga kha u shumisa <i>ndila ya u vhudzisa, nyambedzano na u tou vhona zwi ita uri mudededzi a ṭavhanye a vhone hune vhagudi vha ṭoda hone thuso.</i> • U linga ho livhiswaho kha u guda hu tea u bvela phanda. • Hu sedzwe kha u linga ha misi yoṭhe u itela u lugisela vhagudi u ita mukumedzo wa oraḷa kha Themo 4. 			
<p>GIREIDI 5 TSHIVENDA HL SAMARI YA MUSHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO 3</p>			
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 6 – PHURODZHEKITHI YA MANWALWA A TSHIVENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liga ḷa 1: Risetshe (Maraga dza 10) • Liga ḷa 2: U nwala (Maraga dza 30) • Maraga guṭe (Maraga dza 40) • Phurodzhekithi ya manwalwa a vhusiki i ḍo disendeka kha lushaka luthihi lwa manwalwa a litheretsha o gudiwaho: Vhurendi/ḍirama/tshiṭori tshipfufhi 		<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 7 – ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mukumedzo wa oraḷa ya phurodzhekithi ya manwalwa a vhusiki (Maraga dza 20) • Thomani na mushumo wa mukumedzo wa oraḷa nga Themo 3 u khunyelele nga Themo 4 musi maraga dzi tshi rikhodiwa. • Hu tea u vha na u fhambanyisa manwalwa a litheretsha u ya nga mirole. • Hu sedzwe kha u linga ha misi yoṭhe u itela u lugisela vhagudi u ita mukumedzo wa oraḷa kha Themo 4. 	

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḂWALA NA U NḂEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshelesa na u fhindula zwi bvaho kha tshiṭori, tsumbo, tshiṭori tsha folukuloo (ngano dza vhubvo ha zwithu/vhahali) tshi bvaho kha bugupfarwa kana bugu ya u vhala.</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela <p>U ṭalusa zwiwo</p> <ul style="list-style-type: none"> U ḍivha muhumbulo muhulwane kha tshiṭori, puloto, fhethuvhupo na vhabvumbudzwa zwa tshiṭori tsha fikishini U fhambanya vhukati ha zwiwo zwa vhukuma na zwi si zwa vhukuma U tikedza kuhumbulele kwau/kuvhonele kwau kwa zwithu U fhindula nga vhuronwane kha mihumbulo na tsivhudzo. U nḂea makumedzwa o linganyisiwaho nahone a fhaṭaho kha puloto, thero, fhethuvhupo. 	<p>U vhala zwi tshiṭori, tsumbo, tshiṭori tsha folukuloo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhendi) tshi bvaho kha bugupfarwa kana bugu ya u vhala.</p> <p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhala zwo fhambanaho U sikima u itela muhumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi ane vha si a ḍivhe <p>Zwiṭirathedzhi zwa tholokanyandivho:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ambedzana nga puloto, mulaedza, vhaanewa na fhethuvhupo U ambedzana nga ha ḍivhaipfi ntswa u bva kha tshibveledzwa tsho vhaliwaho U shumisa ṭhalusamaipfi <p>Ngona dza u funza u vhala: U vhalela nṭha/u litsha zwoṭhe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhelela nga murahu/u vhala</p>	<p>U nḂwala folukuloo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende)</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa vhabvumbudzwa vha zwipuka. U bveledza puloto, vhabvumbudzwa na fhethuvhupo U nanga magudiswa o teaho vhatshetshelesi na ndivho ya tshibveledzwa U shumisa luambo nga nḂila ya vhuṭali zwihuluhulu kha kunangele kwa ḍivhaipfi. U shumisa maambe, tsumbo, mamethafore, mafanyisi U ṭumanya mafhungo uri a vhe phara i tevhekanaho nga u shumisa masala, zwiṭanganyi na ndongazwiga yo teaho U shumisa girama, mupeleṭo na ndongazwiga yo teaho <p>U nḂwala ṭhaluso ya vhabvumbudzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga makumedzwa o teaho U sa bva kha ṭhoho U shumisa ḍivhaipfi/maipfi a u luvheledza na maṭaluli manzhi U shumisa maambe, tsumbo. 	<p>U shuma na ipfi/maipfi: Madzina guṭe, khumbulelwa, maaravhi</p> <p>U shuma na fhungo/mafhungo: Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsha zwino tsha kha ḍi</p> <p>Ṭhalutshedzo: Alitheresheni (pfanabvumo), asonentsi, khontsonenste, u muthufhadza, rithimu na raimi, mafanyisi</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Khethekanyo ya maipfi, u shumisa ṭhalusamaipfi, tshigagarukela</p>

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U Nwala NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>nga vhavhili/u vhala ha mugudi e ethe vha tshi vhala folukuloo.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa orala</p> <p>U vhalela u diphina:</p> <p>Folukuloo/bugu ya u vhala.</p> <p>Vhagudi vha tea u vhala duvha linwe na linwe lwa minete dza 30.</p>	<p>Mafanyisi, mamethafore</p> <p>U nwala thaluso ya vhabvumbedzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga makumedzwa o teaho • U sa bva kha thoho • U shumisa divhaipfi/maipfi a u luvheledza na mataluli manzhi • U shumisa maambe, tsumbo. mafanyisi, mamethafore <p>U shumisa maitele a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u nwala • U ita mvetamveto • U dovhola • U khakhulula • U vhalulula • U nwala tshibveledzwa tsha mafhedzisele • U nekeda <p>U nekeda tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kunwalele kwavhudi</p> <p>U nwala maipfi na thalutshedzo dza kha thalusamaipfi ya vhone.</p> <p>U shumisa bugu ya thalusamaipfi u itela mupeleto na divhaipfi</p> <p>U shumisa gara dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	
3-4	<p>U thetshesela na u amba nga ha muvhigo/ripoto, sa tsumbo: mafhungo, zwiinwe-vho zwa ndeme, mafhungo a bvaho kha bugupfarwa kana faelani ya zwishumiswa zwa</p>	<p>U vhala tholokanyondivho ya u vhona (sa tsumbo: zwifanyiso/mimapa).</p> <p>Tholokanyondivho ya u vhona i bvaho kha bugupfarwa kana</p>	<p>U nwala muvhigo/ripoto</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ U nwala muvhigo hu tshi shumiswa fureme/muangarambo ○ U nwala nga ngona zwi na 	<p>U shuma nga Ipfi: Matanganyi, mamudi</p> <p>U shuma na fhungo/mafhungo: fhungodavhi la dzina, fhungodavhi la litaluli,</p>

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>medededzi</p> <p>Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> U humbulela <p>U tlatshedza zwiwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tlatshedza mihumbulo mihulwane na u nea tlatshedzo nga vhudalo Zwi tshimbilelane/elane na vhutshilo hau U sumbedza na u imelela vhudipfi hau nga mbuno dzi pfalaho U vhudzisa mbudziso dzi konḡaho dzine a dzi na phindulo dzi re khagala U fhindula nga vhuronwane mbudziso idzo dzi konḡaho U haseledza tshivhumbeo/fomethe, masia, kushumisele kwa luambo na tshivhumbeo tsha maḡwalwa <p>Mukumedzo wa orala</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa tshivhumbeo tshone, muvhili na magumo a tshibveledzwa U haseledza nga ha mihumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwa hone U dzhenelela kha nyambedzano <p>.U sa bva nḡa ha thoho.</p>	<p>mugudisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala, u humbulela thoho ya mafhungo na zwifanyiso zwo fanyiswaho <p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwiḡirathedzhi zwa u vhala zwo fhambanaho U sikima u itela mihumbulo muhulwane U sikena u itela mihumbulo i tikedzaho U humbulela tlatshedzo ya maipfi ane vha si a ḡivhe <p>Zwiḡirathedzhi zwa tholokanyondivho</p> <ul style="list-style-type: none"> U ambedzana nga ha mihumbulo mihulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho. U bvisela khagala na u tikedza kuvhonele kwau hu na mbuno dzi tikedzaho U vhudzisa mbudziso dzi konḡaho U fhindula mbudziso dzi konḡaho nga vhuronwane U shumisa mapa wa mihumbulo u ita manweledzo a mafhungo U shumisa tlatsumaipfi u bveledza ḡivhaipfi (zwi tea u dovhololiwa kha nyito iḡwe na 	<p>ndunzhe-ndunzhe</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumuswa ha luambo lwo teaho, mupeleḡo na zwiga zwo teaho U nekedza mushumo wo nakaho nahone ḡhoho yo ḡwalwa zwavhuḡi, pharagirafu dzo bveledzwa zwavhuḡi, na zwiḡwevho. <p>U sedza kha maitete a u ḡwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana U ita mveto-mveto U ita ndovhololo U khakhulula U vhalulula U nekedza <p>U ḡwala maipfi na tlatshedzo dzao kha tlatsumaipfi ya vhuḡe</p> <p>U shumisa garaḡa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi</p>	<p>fhungodavhi ḡa ḡiḡadzisi, fhungodavhi ḡa thangeladzina</p> <p>Tlatshedzo dza maipfi: Pfanywa/mabulazwithihi, mafhambanyi, nyambahuvhili, nyambahunzhi</p> <p>Mupeleto na zwiga zwa u vhala: U saukanya ipfi, tlatsumaipfi/dikishinari, maḡḡeredanzi, khethekanyo ya maipfi</p> <p>U shuma nga maipfi: Maḡanganyi, mamudi</p>

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ṬALELA	U NḌWALA NA U NḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • U nea ndulamiso i no fhaṭa • U bvela phanḍa na u ita nyambedzano • U dzhiela nḑha pfanelo na vhuḍipfi ha vhaḥwe 	<p>iḥwe).</p> <p>Ngonā dza u funza u vhalā: U vhalela nḑha/u litsha zwoṑhe wa vhalā/u vhalā nga tshigwada/mudededzi u vhalā vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhalā nga vhavhili/u vhalā ha mugudi e eṑhe vha tshi vhalā nga ha muvhigo wa mutsho.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela nḑha U vhalela u ḍiphina: Muvhigo wa mutsho/bugu ya u vhalā. Vhagudi vha tea u vhalā ḍuvha liḥwe na liḥwe lwa minete dza 30.</p>		
5-6	<p>U thetshesela na u amba nga tshibveledzwa tsha mafhungo Nyito thangeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U humbulela • U dzhenelela kha nyambedzano, u ṭalutshedza muhumbulo wau <p>U ṭalusa zwiwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṭalutshedza matshiliso mikhwa na mvelele kha tshibveledzwa • U vhudzisa mbudziso dzi konḍaho • U bvisela khagala na u tikedza kuvhonele kwau hu na mbuno 	<p>U vhalā mafhungo a re na zwifanyiso, Sa tsumbo: Mimapa/girafu/tshati/thebulu</p> <p>U vhalela u pfesesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa maitele a u vhalā o fhambanaho u itela u bveledza muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • U shumisa maitele a u vhalā o yahoo nga u fhambana u bveledza muhumbulo muhulwane na i tikedzaho. • U nweledza mafhungo • U nea ṭhalutshedzo dza zwo 	<p>U nḍwala mafhungo o teaho U nḍwala pharagirafu tharu (3) u ya kha nḑa (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa magudiswa/mafhungo a elanaho na vhupo hune vhagudi vha wanala hone hu na ndivho ya mafhungo eneyo • U bvisela khagala mafhungo zwavhuḍi • U dzudzanya zwine zwa khou funziwa nga ngona • U nḍwala ṑhoho ya mafhungo na u dzhenisela mafhungo o teaho i ndila ya u bveledza pharagirafu yo teaho 	<p>U shuma na/nga maipfi: Masala, maṭaluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: nḑefungo, nyito, khandza, mbudziso</p> <p>ṑhalutshedzo dza maipfi: Mamethafore, mafanyisi, mirero, maidioma/maambe</p> <p>Mupeleṑo na ndongazwiga: Kushumisele kwa thalusamaipfi, u fhandekanya maipfi na tshivhumbeo tsha ipfi</p>

THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<p>dzi tikedzaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dzhenelela kha nyambedzano 	<p>fanyisiwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwo no gudiwaho murahu uri hu konou swikeleliwa zwithu zwa ndeme • U humbulela, u shumisa mibvumo na ludungela lwa mafhungo • U fhirisa mulaedza u bvaho kha zwine zwa khou vhonwa zwifanyisoni nga u tou talutshedza <p>Ngoni dza u funza u vhala: U vhalela ntha/u litsha zwothe wa vhala/u vhala nga tshigwada/mudededzi u vhala vhana vha tshi tevhela nga murahu/u vhala nga vhavhili/u vhala ha mugudi e ethe vha tshi vhala nga ha litambwa.</p> <p>U linga ho livhiswaho kha u guda hu tshi khou lugiselwa u vhalela ntha</p> <p>U vhalela u diphina: Litambwa/bugu ya u vhala. Vhagudi vha tea u vhala divha linwe na linwe lwa minete ya 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U shumisa mafhungo o teaho kha pharagirafu hu tshi shumiswa madzina, masala na u tumekanya maipfi na zwiga zwa u vhala nga ngona • U shumisa mafhungo a tshaka dzo fhambanaho • U shumisa luambo lwo kunaho, mupeleto na zwiga zwa u vhala nga ndila yo teaho <p>U shumisa maitele a u n'wala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u n'wala • U ita mvetamveto • U dovholola • U khakhulula • U vhalulula • U n'wala tshibveledzwa tsha mafhedziselo • U nekeda <p>U nekeda tshibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kunwalele kwavhudi. U n'wala maipfi na thalutshedzo dzao kha bugu ya thusamaipfi ya vhupe.</p> <p>U shumisa bugu ya thalusamaipfi ya vhupe u itela mupeleto na divhaipfi</p> <p>U shumisa garaṭa dza u vhala u itela u laula u vhala ha vhagudi.</p>	

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4:

THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> U nwala zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (Maraga dza 10) Nyito iyi i nwaliwe hu sa athu u nwaliwa thesite ine ya lauliwa 			
7-8	U VUSULUDZA Mushumo wa u linga wa orala (20)			
9-10	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA: THESITE YA MAFHELELONI A NWAHA INE YA LAULIWA U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA ZWIBVELEDZWA (MARAGA DZA 40) <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Thelokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 15) Mbudziso 2: Thelokanyondivho ya u vhona (Maraga dza 10) Mbudziso 3: U nwala manweledzo (Maraga dza 5) Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (Maraga dza 10) 			

MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO 4		
Mishumo ya u amba na u thetshelesa. <ul style="list-style-type: none"> Mishumo yo fhambananaho ya u amba na u thetshelesa. 	Mishumo ya u vhala na u vhona <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Mishumo ya u vhalela ntha Mishumo ya u vhala thelokanyondivho Mishumo ya litheretsha yo disendekaho kha manwalwa mararu o taluswaho kha simesita	Mishumo ya u nwala na u nekeda <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u nwala U ita pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Manwalwa a vhusiki
MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA		
VHUKATI HA NWAHA	MULINGO	
U LINGA HA TSHIKOLONI (SBA)	MULINGO	
Mishumo ya u linga ya fomala ndi 6 Mushumo wa orala ndi 1 (u vhalela ntha kha Simesita ya 1) Mishumo ya u nwala ndi 3 U fhindula kha zwibveledzwa ndi 1 Thesite i no lauliwa ya Fulwi ndi 1	Mushumo wa orala ndi 1 (Mukumedzo wa orala ya phurodzhekiti ya manwalwa a vhusiki thiodisiso Simesita ya 2) zwibveledzwa zwa vhudavhidzani ndi 1 thesite ya mafheleloni a nwaha ine ya langiwa ndi 1	